

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 08-399
Podgorica, 15. mart 2016. godine

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| CRNA GORA SKUPŠTINA CRNE GORE | |
| PRIMLJENO: | 18. III 20. 16. GOD. |
| KLASIFIKACIONI BROJ: | 15-4/16-21 |
| VEZA: | |
| EPA: | 1041 XV |
| SKRAĆENICA: | PRILOG: |

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 3. marta 2016. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD JONIZUJUĆEG ZRAČENJA I RADIJACIONOJ SIGURNOSTI**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su **BRANIMIR GVOZDENOVIĆ**, ministar održivog razvoja i turizma i **mr IVANA VOJINOVIĆ**, pomoćnica ministra.

PREDSJEDNIK
Milo Đukanović, s. r.

**ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD JONIZUJUĆEG ZRAČENJA I RADIJACIONOJ
SIGURNOSTI**

Član 1

U Zakonu o zaštiti od jonizujućeg zračenja i radijacionoj sigurnosti („Službeni list CG”, br. 56/09 i 58/09) član 46 briše se.

Član 2

U članu 47 stav 2 mijenja se i glasi:

„Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrše nadležne inspekcije, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor.“

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od dana početka primjene Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14 i 20/15).

O B R A Z L O Ž E N J E

I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od jonizujućeg zračenja i radijacionoj sigurnosti sadržan je u odredbi člana 16 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je predviđeno da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Vlada Crne Gore je na sjednici od 13. novembra 2015. godine, razmotrila i usvojila Informaciju o harmonizaciji posebnih zakona sa Zakonom o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14 i 20/15) i shodno tome donijela Zaključak broj 08-2677 od 19. novembra 2015. godine kojim je zadužila ministre da prilikom usaglasavanja posebnih zakona sa novim Zakonom o upravnom postupku planiraju pripremu predloga izmjena zakona iz svoje nadležnosti, koje će najkasnije do 1. marta 2016. godine dostaviti Vladi.

U tom smislu ovo Ministarstvo je pripremlilo Predlog Zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od jonizujućeg zračenja i radijacionoj sigurnosti kojim je izvršeno usklađivanje istog sa Zakonom o upravnom postupku.

III USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA

Pitanje harmonizacije posebnih zakona sa Zakonom o upravnom postupku nije uređeno sa odgovarajućim propisima EU sa kojima je potrebno obezbijediti usklađenost.

IV OBJAŠNENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

U članu 1 Predloga zakona predlaže se brisanje člana 46 Zakona o zaštiti od jonizujućeg zračenja i radijacionoj sigurnosti kojim je propisano da se u postupku izdavanja dozvola iz čl. 21, 32, 38 i 41 primjenjuje zakon kojim se uređuje opšti upravni postupak, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno. Navedeno je predloženo iz razloga što novi Zakon o upravnom postupku ne utvrđuje mogućnost da posebni zakoni određuju shodnu primjenu ZUP-a u rješavanju upravne stvari.

U članu 2 Predloga zakona izvršene su izmjene shodno novoj organizaciji državne uprave i formiranja organa uprave nadležnog za inspekcijske poslove.

Članom 3 je propisano da zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od dana početka primjene Zakona o upravnom postupku.

V SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno izdvojiti dodatna sredstva iz budžeta Crne Gore.

**PREGLED ČLANOVA ZAKONA O ZAŠTITI OD JONIZUJUĆEG ZRAČENJA I RADIJACIONOJ
SIGURNOSTI KOJI SE MIJENJAJU**

("Sl. list CG", br. 56/09, 58/09, 40/11)

Primjena Zakona o opštem upravnom postupku

Član 46

U postupku izdavanja dozvola iz čl. 21, 32, 38 i 41 ovog zakona primjenjuje se zakon kojim se uređuje opšti upravni postupak, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

Upravni nadzor

Član 47

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

Inspeksijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrši Agencija i drugi inspeksijski organi u okviru svojih nadležnosti, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje inspeksijski nadzor.



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

| | | |
|--|---|--|
| Naziv propisa | Predlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od jonizujućeg zračenja i radijacionoj sigurnosti | |
| Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja | oblast | podoblast |
| | XIV zaštita životne sredine | 1. opšta zaštita životne sredine |
| Klasifikacija po pregovaračkim oblastima Evropske Unije | poglavlje | potpoglavlje |
| | 15 energetika | 15.70 nuklearna bezbjednost i radioaktivni otpad |
| Ključni termini – eurovok deskriptori | jonizujuće zračenje, radijaciona sigurnost, upravni postupak | |
| | | |



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA

Crna Gora
MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

| | |
|-----------|-------------|
| Priloga | 03.02.2016. |
| Org. | |
| 109-99/2 | |
| mišljenje | |

Broj: 02-03-400/1

Podgorica, 01. februar 2016. godine

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
- n/r ministra, g-dina Branimira Gvozdenovića -

Poštovani gospodine Gvozdenoviću,

Na osnovu Vašeg akta, broj: 109-99/1 od 15. januara 2016. godine, kojim se traži mišljenje na tekst *Predloga zakona o izmjeni Zakona o zaštiti od jonizujućeg zračenja i radijacionoj sigurnosti*, Ministarstvo finansija daje sljedeće

MIŠLJENJE

Na tekst *Predloga zakona*, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

U skladu sa članom 33 stav 2 Poslovnika Vlade Crne Gore i uvidom u tekst *Predloga zakona*, Ministarstvo finansija je, usljed razloga usklađivanja sa novim Zakonom o upravnom postupku, saglasno da u postupku usvajanja *Predloga zakona* nije potrebno vršiti analizu uticaja propisa.

Na osnovu uvida u dostavljeni tekst, za sprovođenje Zakona nije potrebno izdvojiti dodatna finansijska sredstva iz budžeta države, već su izmjene uslovljene usklađivanjem sa Zakonom o upravnom postupku.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija daje saglasnost na *Predlog zakona o izmjeni Zakona o zaštiti od jonizujućeg zračenja i radijacionoj sigurnosti*.

S poštovanjem,

MINISTAR
dr Radoje Žugić

25. 02. 2016

109-99/7



Crna Gora

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija


Broj: 03/1/2-1/24/R

Podgorica, 25. II 2016.

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

Dopisom broj 09-99/6 od 24. februara 2016. tražili ste mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od jonizujućeg zračenja i radijacionoj sigurnosti s pravnom tekovinom Evropske unije, saglasno članu 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade.

Nakon upoznavanja sa sadržinom propisa, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija je saglasno s izjavom obrađivača propisa da ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost.




MINISTAR

Prof. dr. Igor Lukšić





**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

| | | |
|---|--|------------------|
| Identifikacioni broj Izjave | | MORT/IU/PZ/16/06 |
| 1. Naziv nacrta/predloga propisa | | |
| - na crnogorskom jeziku | Predlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od jonizujućeg zračenja i radijacionoj sigurnosti | |
| - na engleskom jeziku | Proposal for the Law on Amendments to the Law on Ionizing Radiation Protection and Radiation Safety | |
| 2. Podaci o obrađivaču propisa | | |
| a) Organ državne uprave koji priprema propis | | |
| Organ državne uprave | Ministarstvo održivog razvoja i turizma | |
| - Sektor/odsjek | Direktorat za životnu sredinu | |
| - odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail) | Ivana Vojinović, pomoćnik ministra 020/ 446 232; e-mail: ivana.vojinovic@mrt.gov.me | |
| - kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail) | Maja Raičević, samostalni savjetnik 020/446-240; e-mail: maja.raicevic@mrt.gov.me | |
| b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa | | |
| - Naziv pravnog lica | / | |
| - odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail) | / | |
| - kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail) | / | |
| 3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis | | |
| - Organ državne uprave | Ministarstvo održivog razvoja i turizma | |
| 4. Usklađenost nacrta/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP) | | |
| a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis | | |
| Sporazum ne sadrži odredbu koja se odnosi na normativni sadržaj predloga propisa. | | |
| b) Step en ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa | | |
| <input type="checkbox"/> | ispunjava u potpunosti | |
| <input type="checkbox"/> | djelimično ispunjava | |
| <input type="checkbox"/> | ne ispunjava | |
| c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa | | |
| / | | |
| 5. Veza nacrta/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG) | | |
| - PPCG za period | 2016-2018 | |
| - Poglavlje, potpoglavlje | / | |
| - Rok za donošenje propisa | / | |
| - Napomena | Donošenje Zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od jonizujućeg zračenja i radijacionoj sigurnosti nije predviđeno Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. | |
| 6. Usklađenost nacrta/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije | | |
| a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije | | |
| Ne postoji odredba primarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti. | | |
| b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije | | |
| Ne postoji odredba sekundarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti. | | |
| c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije | | |
| Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena | | |

| | |
|---|--|
| njegove usklađenosti. | |
| 6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti | |
| / | |
| 7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu | |
| Ne postoje odgovarajući propisi EU s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost. | |
| 8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korištene pri izradi nacrt/predloga propisa | |
| Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa. | / |
| 9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu) | |
| / | |
| 10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu) | |
| Predlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od jonizujućeg zračenja i radijacionoj sigurnosti nije preveden na engleski jezik. | |
| 11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti | |
| U izradi Predloga zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od jonizujućeg zračenja i radijacionoj sigurnosti nije bilo učešća konsultanata. | |
| Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa | Potpis / ministar vanjskih poslova i evropskih integracija |
| Datum <i>15.11.2012</i> | Datum:  |

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

| | |
|--|---|
| njegove usklađenosti. | |
| 6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti | |
| / | |
| 7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu | |
| Ne postoje odgovarajući propisi EU s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost. | |
| 8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa | |
| Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa. | / |
| 9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu) | |
| / | |
| 10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu) | |
| Predlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od jonizujućeg zračenja i radijacionoj sigurnosti nije preveden na engleski jezik. | |
| 11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti | |
| U izradi Predloga zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od jonizujućeg zračenja i radijacionoj sigurnosti nije bilo učešća konsultanata. | |
| Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa | Potpis / ministar vanjskih poslova i evropskih integracija |
| Datum:  | Datum:  |
|  |  |

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLADENOSTI

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| 1. Identifikacioni broj (18) nacrt/predloga propisa | | 1.1. Identifikacioni broj izjave o uskladenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi | | |
| MORT/TU/PZ/16/06 | | MORT/IU/PZ/16/06 | | |
| 2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka | | | | |
| 3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore | | | | |
| Na crnogorskom jeziku | | Na engleskom jeziku | | |
| Predlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od jonizujućeg zračenja i radijacionoj sigurnosti | | Proposal for the Law on Amendments to the Law on Ionizing Radiation Protection and Radiation Safety | | |
| 4. Uskladenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije | | | | |
| a) | b) | c) | d) | e) |
| Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka) | Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka) | Uskladenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije | Razlog za djelimičnu uskladenost ili neuskladenost | Rok za postizanje potpune uskladenosti |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |